



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



MULINGO WA LUSHAKA WA NWAHA NGA NWAHA 2015 GIREIDI 3 MBALO: TSHIVENḂA THESITE

MARAGA: 40

MARAGA

TSHIFHINGA: AWARA 1

VUNDU _____

TSHITIRIKI _____

LIISELA _____

TSHIKOLO _____

NOMBORO YA EMIS (didzhithi dza 9)

--	--	--	--	--	--	--	--	--

KILASI (Tsumbo 3A) _____

TSHIFANI _____

DZINA _____

MBEU (✓)

MUTUKANA

MUSIDZANA

DUVHA LA MABEBO



C	C	Y	Y	M	M	D	D
---	---	---	---	---	---	---	---

Thesite iyi i na masiatari a 11, hu songo katelwa siaḂari la nḂa.

Ndaela kha vhagudi:

1. Vhalani ndaela na mbudziso dzothe nga vhuronwane.
2. Mudededzi vha do ni thusa kha mbudziso dza ndowendowe ni sa athu u thoma u iwala.
3. Fhindulani mbudziso dzothe kha zwickhala kana fureme dzo newaho.
4. Shumani mushumo wothe kha bammbiri la mbudziso na kha zwibogisi hu si kha bammbiri la thungo.
5. Ni songo shumisa khalikhuleitha.

Ndowendowe dza u rangela

<p>Tingeledzani leḡere ḡa phindulo i re yone.</p> <p>1. Ndi fhungombalo ḡifhio ḡi no yelana na tshifanyiso?</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">  </div> <p>A $4 + 3$</p> <p>B $12 - 4$</p> <p>C 3×3</p> <p>D 3×4</p>	<p>No fhindula mbudziso zwone arali no tingeledza leḡere D.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">  </div> <p>A $4 + 3$</p> <p>B $12 - 4$</p> <p>C 3×3</p> <p>D 3×4</p>
---	---

<p>2. Shumani $125 + 64$ nga u shumisa maitete maiwe na maiwe 'a u pwashekanya'.</p>	<p>No fhindula mbudziso zwone arali phindulo i 189.</p> $125 + 64$ $= 100 + 20 + 5 + 60 + 4$ $= 100 + 20 + 60 + 5 + 4$ $= 100 + 80 + 9$ $= 189$
---	---

Thesite i thoma kha siaḡari ḡi tevhelaho.

1. Vhekanyani 674; 467; 647; 476 u bva kha \bar{x} hukhusa u ya kha khulwanesa.

_____ / _____ / _____ / _____

2. Vhalani ni tshi ya murahu nga vho 100 u thoma kha 632 u swika kha 232.

632; _____; _____; _____; 232.

Tingeledzani \bar{x} edere \bar{x} a phindulo i re yone u bva kha 3 u swika kha 6.

3. Davhulani 147.

A 184

B 248

C 294

D 287

4. Vhege nthihi i lingana na ma \bar{x} uvha a ...

A 5

B 7

C 2

D 31

5. Isani 16 kha 10 ya tsinisa.

A 15

B 20

C 10

D 16

6. Pwashekanyani 621 i vhe kha maḁana, mahumi na vhuthihi.

A $600 + 20 + 6$

B $600 + 20 + 0$

C $600 + 2 + 10$

D $600 + 20 + 1$

7. Engedzani nyaluwo ya phetheni luthihi fhedzi.



8. Vhalani ni tshi ya murahu nga vho 25.

625; 600; _____; _____; _____


9. Nwalani dzina la tshithu tsho newaho.



10. Nwalani dzina la tshivhumbeo tsho newaho.



11. Talani mutalo muthihi wa simejiri kha tshivhumbeo tshi tevhelaho.




12. Nwalani tshiga tsha nomboro qararu fuṭahe malo.

13. Nwalani dzina la nomboro 275.

14. Ndeme ya didzhithi yo talelwaho nga fhasi ndi ifhio?

548 _____

15. Arali tshikhala tsha tshanda tshiawe na tshiawe tshi 20 cm, vhulapfu ha zwikhala zwiraru zwoṭhe ndi vhungafhani?



Vhulapfu ha zwikhala zwoṭhe zwiraru ndi _____ cm.

Tingeledzani ledere la phindulo i re yone kha 16 na 17.

16. Tshileme tsha phakethe ya matshipisi tshi nga kaliwa nga ...

- a. milimitha.
- b. gireme.

17. Vhungomu ha bođelo vhu nga kaliwa nga ...

- a. senthimitha.
- b. litha.

18. Edzisani u tshea khekhe ya bva zwiłai zwa 9 zwi no lingana a i kovhela vhana vha 3 u lingana.

18.1 Nwana muıwe na muıwe u wana zwipiđa zwingana?



Nwana muıwe na muıwe u wana zwipiđa zwa _____kha zwa 9 zwi no lingana.

18.2 Ndi furakisheni ifhio ya khekhe ye nwana muıwe na muıwe a wana?

Furakisheni ndi _____.

19. Kha $\frac{1}{2}$ we vhengele hu na zwikhipha zwidala zwa 19, zwa 19 zwa lutombo na zwa 19 zwitswuku. Zwikhipha zwo $\frac{1}{2}$ the zwo $\frac{1}{3}$ angana ndi zwingana?



Zwikhipha zwo $\frac{1}{2}$ the zwo $\frac{1}{3}$ angana ndi _____.

20. Shumani:

$$7 \times 4 = \underline{\hspace{2cm}}$$





21. Tumi u na zwithivho zwa mabo $\frac{1}{2}$ elo zwa 75. A zwi vhea nga zwigwada zwa 5 zwi no lingana.

Hu na zwithivho zwingana kha tshigwada tshi $\frac{1}{2}$ we na tshi $\frac{1}{2}$ we?



Hu na zwithivho zwa _____ kha tshigwada tshi $\frac{1}{2}$ we na tshi $\frac{1}{2}$ we.

22. Tshibwanana tshi gidima zwibuḽoko zwa 3 kha tshauḽa na zwa 5 u tsela fhasi.

						
		Gethe 1 	Gethe 2 	Gethe 3 		

22.1 Tshibwanana tsho gidimela kha gethe ḽifhio? Gethe _____.

22.2 Tshibwanana tsho fhira zwibuḽoko zwingana zwoṽhe zwo ṽangana?

_____.

23. Shumani: $158 + 31$

24. Shumani 786 - 421 nga u shumisa maitete maiwe na maiwe 'a u pwashékanya'.

25. Gudani girafu ni kone u fhindula mbudziso dzi re afho fhasi:

		Miroho yo rengiswaho tship hazani tsha Shumani			
Nomboro ya miroho yo rengiswaho nga vhege	35				
	30				
	25				
	20				
	15				
	10				
	5				
			kherotsi	maṭamaṭisi	mafhuri

25.1 Shumani o rengisa kherotsi nngana? _____

25.2 Shumani o rengisa maṭamaṭisi manzhi nga mangana u fhira mafhuri?

26. Lavhelesani zwifanyiso na mitengo zwi re afho fhasi:

 <p>R15,00</p>	 <p>R10,00</p>	 <p>R5,00</p>
<p>manngi</p>	<p>seļuļa</p>	<p>mpopi</p>

Manngi, seļuļa na mpopi, zwi ḑo ḑura vhugai zwo țangana zwoțhe?

Zwoțhe zwo țangana zwi ḑo ḑura R_____.

27. Shandukisani ...


27.1 dzirannda dzi vhe masenthe.

$$R5,00 = \text{_____}c$$


27.2 masenthe a vhe dzirannda.

$$1\ 000c = R\text{_____}$$


28. Shumani: $35 \div 5$



29. Olani zwanḡa kha watshi u sumbedza uri tshifhinga ndi 09:15.



30. Nwalani fhungombalo 1a u sumbedza u fhufha hu re kha mutalombalo.



THANGANYELO: 40

